c
ކްރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ. ނަންބަރު: 145- SP/2016/33
އިޢްލާން
ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ލޮކަރ ސިސްޓަމެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.
ވީމާ ލޮކަރ ސިސްޓަމް ވިއްކެވުމަށް ޝައުޤްވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 2016 ފެބުރުވަރީ 29 ވަނަ ދުވަހުގެ
10:30 ށް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގުގެ ގްރައުންޑް ފްލޯގައި ހުންނަ ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ މީޓިންގް ރޫމަ ށް ވަޑައިގެން
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
ހޯދަން ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތު ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެވެބްސައިޓް www.criminalcourt.gov.mv އިން
ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 9883447 ނަންބަރާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
1437 E 08
17 ފެބުރުވަރީ 2016
ޙަސަން އާދަމް
އ.ޑިރެކްޓަރ
7775608
 ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް: މިއިޢުލާން ފެބުރުވަރީ 22 ވަނަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކޮށް ދެއްވުން އެދެމެވެ.
ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ ދެވަނަފަންގިފިލާ، އޯކިޑުމަގު 20212 ، ފޯން3332633: ފެކްސް3344086: އީމެއިލް: info@criminalcourt.gov.mv

h
ކްރިމިނަލް ކޯޓް
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.
ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ލޮކަރ ސިސްޓަމެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު 145-SP/2016/33
17(ފެބުރު ވަރީ 2016) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ދެވޭ މަޢުލޫމާތު:
1 - ބޭނުންވާ ތަކެތި:
 01 ލޮކަރ ސިސްޓަމް 36 ލޮކަރުގެ
 ހޯދަންބޭނުންވާ ތަކެތީގައި ހުންނަންޖެހޭ ސްޕެސިފިކޭޝަންތައް މިމަޢުލޫމާތު ޝީޓާއިއެކު ހިމެނިފައިވާ
އެނެކްސް1- ގައި އެވަނީއެވެ.
-2 ހުށަހަޅަން ޖެހޭތަކެތި:
1 - މިކަމަށް ކުރިމަތިލަނީ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ޕާރޓްނަރޝިޕެއް ނަމަ، ކުންފުނީގެ ނުވަތަ ޕާރޓްނަރޝިޕުގެ ރަޖިސްޓްރީގެ
ކޮޕީ
2 - އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ނަމަ، ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އައި.ޑީ.ކާޑުގެ ކޮޕީ .
3 - އިމްޕޯޓް މުދާ ވިއްކުމުގެ ލައިސަންސްގެ ކޮޕިީ،
4 - ޖީއެސްޓީ ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކޮޕީ.
5 - ކޯޓުން ދޫކުރާ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމް.
6 - ޖަނަވަ ރީ 2015 ން ފެށިގެން އެސްޓިމޭޓް ހުށަހަޅާ ދުވަހާއި ހަމައަށް މިފަދަ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދީފައިވާކަމާއި، ޚިދުމަތް
ދެމުންގެންދާކަމަށް، ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ނުވަތަ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުން ދީފައިވާ
ލިޔުމުގެ ކޮޕީ. ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ބަލާނީ ހަމައެކަނި މިފަދަ ލިޔުންތަކަށެވެ.
3 - ކަނޑައަޅާފައިވާ ސްޕެސިފިކޭޝަނަށްވުރެ ދަށް ސްޕެސިފިކޭޝަނުގެ ތަކެތީގެ ހުށަހެޅުންތަކަށް އިވޭލުއޭޓް ކުރާ މަ ރްޙަލާގައި
ޕޮއިންޓެއް ނުދެވޭނެއެވެ.
-4 ކޮންމެ ބާވަތަކަށް ވަކިން އަގު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
5 - ހުށަހަޅާ އެސްޓިމޭޓުގައި ތަކެއްޗަށް ދެވޭ ވޮރެންޓީގެ މުއްދަ ތު ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަން ވާނެއެވެ. ވޮރަންޓީ ދީފައިނުވާ
އަންދާސީ ހިސާބުތަކެއް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.
6 - ތަކެތި ސަޕްލައި ކޮށްދެވޭ ނެ މުއްދަތު ޖަހާނީ ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެންނެވެ.
ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ ދެވަނަފަންގިފިލާ، އޯކިޑުމަގު 20212 ، ފޯން3332633: ފެކްސް3344086: އީމެއިލް: info@criminalcourt.gov.mv

-7 ތަކެތި ސަޕްލައިކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގައި އެތަކެތި ސަޕްލައި ކޮށްނުދެވިއްޖެނަމަ، އެއްބަސްވުމުގައިވާ
މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރަށް ހިނގާދުވަސްތަކަށް މާލިއް ޔަތުގެ ޤަވާ ޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވިފަރާތް ޖޫރިމަނާ
ކުރެވޭނެއެވެ.
މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދުގައި ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށް ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތް :
0.75xCP/CT = ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި އިތުރަށް ހިނގާކޮންމެ ދުވަހަކަށް ދައްކަންޖެހޭ އަގު
CP މަސައްކަތު ގެ މުއްދަތުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ރަނގަޅުކަމަށް ވެރިފަރާތުން ނުވަތަ ކޮންސަލްޓަންޓް
ސޮއިކޮށްދީފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ އަގު މަސައްކަތުގެ ޖުމްލައަގުން ކެނޑުމުން ބާކީވާއަގު
CT މުޅިމަސައްކަތް ނިންމުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު (ދުވަސް)
-8 މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނުނިމިގެން ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދު މުޅި މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގުގެ 15
އިންސައްތަ އަށްވުރެ އިތުރު ވެއްޖެނަމަ، އެހިސާބުން އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް ގެނެވޭނެއެވެ.
9 - މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ގޮތް:
 އަގަށް60: ޕޮއިންޓް (އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް)
 މުއްދަތަށް10: ޕޮއިންޓް (އެންމެ ކުރު މުއްދަތެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް)
 ވޮރެންޓީއަށް15: ޕޮއިންޓް (އެންމެ ދިގު މުއްދަތެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް)
 ކޮލިޓީއަށް: 10 ޕޮއިން ޓް (ކޮލިޓީއަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ބަލާނީ ހުށަހަޅާފައިވާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން އެތަކެއްޗަކުން
ކޯޓަށްލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާ އަށާއި ހުށަހަޅާ ތަކެތީގެ ސްޕެސިފިކޭޝަނަށާއި އާފްޓަރ ސޭލްސް ސާރވިސްއަށް ބަލައި
އެންމެމަތީ ކޮލިޓީއެއް ހިމެނޭ ތަކެއްޗަށް އެންމެގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބޭގޮތަށެވެ.)
 ތަޖުރިބާއަށް: 05 ޕޮއިންޓް (މި 5 ޕޮއިންޓު ދިނުމުގައި ބަލާނީ ޖަނަވަރީ 2015 ން ފެށިގެން މިފަދަ ޚިދުމަތެއް
ފޯރުކޮށްދީފައިވާކަމަށް، ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ނުވަތަ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުން
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ދުވަހާއި ހަމައަށް ދީފައިވާ ލިޔުންތަކަށްބަލައި ހިންގާފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ޖުމްލައަގު
އެންމެމަތީފަރާތަށް އެންމެގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބޭގޮތަށެވެ.)
10 - އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމާއި، ބަލައިގަތުން:
ތާރީޚް: 29 ފެބްރުވަރީ 2016 ގަޑި: 10:30 ތަން:ކުރިމިނަލްކޯޓުގެ މީޓިންގ ރޫމް/ގްރައުންޑް ފްލޯރ،
ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ
ނޯޓް:ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚާއިގަޑިއަށް ޙާޟިރުވެ އަންދާސީހިސާބު ހުށަނާޅާފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެ ވެ.
17 ފެބުރުވަރީ 2016
ނޯޓް:މި މަޢުލޫމާތު ޝީޓު ފައިނަލް ކުރެވިފައިވަނީ 26 ޖަނަވަރީ 2016 ގައިބޭއްވުނު ޚަރަދުކޮމިޓީގެ 2016/02 ވަނަ
ބައްދަލުވު މުން ނިންމަވާފައިވާ ނިންމެވުމާއި އެއްގޮތަށެވެ.
ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ ދެވަނަފަންގިފިލާ، އޯކިޑުމަގު 20212 ، ފޯން3332633: ފެކްސް3344086: އީމެއިލް: info@criminalcourt.gov.mv

ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ ދެވަނަފަންގިފިާލ، އޯކިޑުމަގު 20212 ، ޯފްނ: 3332633 ފެކްސް: 3344086 އީމެއިްލ: info@criminalcourt.gov.mv

އެނެކްސް – 1

ާ ޢަދަދު

އި ބޭނުންވ

ާ

އައިޓަމްތަކުގެ ސްޕެސިފިކޭޝަނ

Electric locker System Requirements:

Amount: 1 Electric locker systems

• Function- Barcode lock / intelligent card lock.
• Master code- must include
• Minimum 36 doors. (2 size doors)
• Medium doors- minimum 10 inch to 7 inch per doors. (For mobile phones, keys, etc.)
• Large doors- minimum 20 inch to 11 inch per doors. (For hand bags, files, etc.)
• Large doors maximum 5.
• Material- metal, steel
• Model- Branded and quality model
• Different numbers of doors for choices.
• With adjustable feet to secure whole cabinet stability on floor.
• Locker system high- Between 1800mm / 2000mm
• Locker system weight- Between 1700mm / 2000mm
• Locker inside space- Between 430mm / 550mm.

17 ފެބުރުވަރީ 2016

c
ކް ރިމިނަލް ކޯ ޓު
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.
އަން ސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ މް
ދާ ފޯ
)2016 17 145- SP/2016/33
ކް ރިމިނަލް ކޯޓު ގެ ނަންބަ ރު) ފެބު ރުވަރީ އިޢުލާންއާއި ގުޅޭ
-01
ހުށަހަޅާ ފަ ރާތް...:
-02
އަގު..:
ޖީ.އެސް.ޓީ 6% ....
މްލަ-: ....
ޖު
-03
މަ ސައްކަ ތުގެ މުއް ދަތު...:
-04
މާލީ ގޮތު ން އެ ކަން ކު ރެވޭ ނެ ފެ ންވަރެ އް ގައިވާ ފަ ރާތެއްކަން...:
-05 ފަ ންނީ ގޮ ތުން ޤާބިލްކަ ން ހުރި މިން ވަރު (މަ ސައްކަތު ގަ އި ހޭދަ ވި މު އްދަތު)..................................:
....
....
....
....
ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ:
ނަން:
....
މަޤާ
މް..: ....
ސޮ
އި...: ....
ފޯނު ނަންބަރު..:
....
ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ ދެވަނަފަންގި ފިލާ، އޯކިޑުމަގު 20212 ، ފޯން3332633: ފެކްސް3344086: އީމެއިލް: info@criminalcourt.gov.mv